

<b>Naziv predmeta:</b> Upravljanje poštanskom mrežom				
<b>Šifra predmeta</b>	<b>Status predmeta</b>	<b>Semestar</b>	<b>Broj ECTS kredita</b>	<b>Fond časova</b>
	<b>Obavezni</b>	<b>V</b>	<b>5</b>	<b>2P+2V</b>
<b>Studijski programi za koje se organizuje:</b>				
U okviru akademskog osnovnog studijskog programa Fakulteta za saobraćaj, komunikacije i logistiku, u trajanju VI semestara, obima 180 ECTS.				
<b>Uslovljenost drugim predmetima:</b> Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta				
<b>Ciljevi izučavanja predmeta:</b>				
Cilj predmeta je da studentima obezbijedi temeljno teorijsko i praktično znanje iz oblasti upravljanja poštanskom mrežom, sa fokusom na strukturalne, tehničke, prostorne i organizacione aspekte poštanskih sistema. Kroz analiziranje savremenih modela i praksi u domaćem i međunarodnom poštanskom sektoru, studenti se osposobljavaju za razumijevanje i primjenu principa efikasnog planiranja i upravljanja poštanskom infrastrukturom, u skladu sa zakonodavnim okvirom i razvojnim trendovima industrije.				
<b>Ishod predmeta :</b>				
Po uspješnom završetku predmeta, student će biti osposobljen da:				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• identifikuje i objasni osnovne komponente i funkcionalne karakteristike poštanske mreže;</li> <li>• analizira organizacione modele poštanskih mreža u nacionalnom i međunarodnom kontekstu;</li> <li>• primjeni stečena znanja u planiranju i tehničko-prostornom opremanju poštanskih jedinica;</li> <li>• interpretira značaj adresnog sistema i poštanskog broja za efikasnost poštanskog saobraćaja;</li> <li>• izradi i stručno prezentuje seminarski rad iz oblasti upravljanja poštanskom mrežom.</li> </ul>				
<b>Ime i prezime nastavnika i saradnika:</b> Prof.dr Mladenka Blagojević; prof.dr Momčilo Kujačić				
<b>Metod nastave i savladanja gradiva:</b> Teorijska nastava na predavanjima, vježbe, prezentacija seminarskog rada i konsultacije sa profesorom.				
<b>Praktična nastava:</b>				
Praktična nastava realizuje se kroz izradu i odbranu seminarskih radova na teme koje su usklađene sa nastavnim jedinicama predmeta. Svaka odbrana uključuje diskusiju i analizu studija slučaja, sa ciljem razvijanja sposobnosti primjene teorijskih znanja na konkretne probleme iz oblasti upravljanja poštanskom mrežom. Tokom praktične nastave studenti se osposobljavaju za samostalno istraživanje, timski rad i stručnu argumentaciju.				
<b>PLAN RADA:</b>				
<b>Nedjelja:</b>	Naziv metodskih jedinica za predavanje (P), Vježbe (V) i Planirani oblik provjere znanja (PZ);			
Pripremna nedjelja	Upoznavanje, priprema i upis semestra			
I	P/V	Struktura poštanske mreže;		
II	P/V	Jedinice za pružanje poštanskih usluga korisnicima;		
III	P/V	Jedinice za preradu poštanskih pošiljaka;		
IV	P/V	Uslovi za organizaciju poštanske mreže davatelja univerzalne usluge		
V	P/V	Trend organizacije poštanske mreže u svijetu		
VI	P/V	Organizacija poštanske mreže Pošte Crne Gore		
VII	Pz	<b>I Kolokvijum</b>		
VIII	P/V	Sredstva poštanske mreže;		
IX	P/V	Prostorna opremljenost jedinica poštanske mreže;		
X	P/V	Organizacija poštanskih šaltera i njihove karakteristike;		
XI	P/V	Tehnička opremljenost jedinica poštanske mreže;		
XII	P/V	Poštanski objekti u Crnoj Gori		
XIII	P/V	Poštanski broj i adresni kod;		
XIV	Pz	<b>II Kolokvijum</b>		
XV	P/V	Reorganizacije poštanskog broja u Pošti Crne Gore		
XVI	P/V	Odbrana seminarskih radova		
XVII	Pz	<b>ZAVRŠNI ISPIT</b>		
XVIII	Pz	<b>POPRAVNI ISPITNI ROK</b>		
<b>Napomena:</b> Termini za kolokvijume i ispite su planirani termini i moguće su izmjene.				
<b>Obaveze studenata u toku nastave:</b> Studenti su obavezni da pohađaju nastavu, vježbe, rade seminarske radove, kolokvijume i završni ispit.				
<b>Konsultacije:</b> Konsultacije sa predmetnim nastavnikom održavaju se radnim danima u terminu od 16:00h				

<b>OPTEREĆENJE STUDENATA</b>					
<b>Nedeljno</b>		<b>U toku semestra</b>			
<b>5 kredita X 40/30 = 6 sati i 40 minuta</b> Struktura: - 2 sata predavanja - 1 sat vježbi - 1 sat praktične nastave 2 sata samostalnog rada, uključujući konsultacije		Struktura: Ukupno opterećenje za predmet: 5 x 30 = <b>150 sati</b> Nastava i završni ispit: <b>6 sati i 40 minuta x 16 = 106 sati i 40 minuta</b> Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) : 6 sati i 40 minuta x 2 = <b>13 sati i 20 minuta</b> Dopunski rad za pripremu i polaganje ispita u popravnom roku: <b>30 sati</b> <b>Struktura opterećenja:</b> <b>106 sati i 40 minuta</b> (Nastava) + <b>13 sati i 20 minuta</b> (Priprema) + <b>30 sati</b> (Dopunski rad)			
<b>Literatura:</b> 1. Mostarac K., J. B. Zavada Poštanska mreža, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb 2022. 2. Kujačić M.: Organizacija i tehnologija poštanskog saobraćaja 1, Fakultet za menadžment u saobraćaju i komunikacijama, Berane, 2010. 3. Kujačić M.: Poštanski saobraćaj, fakultet tehničkih nauka, Novi sad, 2005. 4. Teslić T.: Poštanski saobraćaj, Saobraćajni fakultet, Beograd, 1976. 5. Gulan V.N.: Organizacija i eksploatacija poštanskog saobraćaja 1, ZJPTT, Beograd 1982. 6. Gulan V.N.: Organizacija i eksploatacija poštanskog saobraćaja 2, ZJPTT, Beograd 1982.					
<b>Oblici provere znanja i ocenjivanje:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• I Kolokvijum 20 poena</li> <li>• II Kolokvijum 20 poena</li> <li>• Domaći zadaci 10 poena</li> <li>• Seminarski rad 10 poena</li> <li>• Završni ispit 35 poena</li> <li>• Prisustvo nastavi do 5 poena</li> </ul> Student je položio ispit ako kumulativno skupi najmanje 51 poena na svim oblicima provjere znanja, a ocjena se određuje prema dolje navedenoj šemi.					
<b>Ocjena</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>Broj poena</b>	<b>91-100</b>	<b>81-90</b>	<b>71-80</b>	<b>61-70</b>	<b>51-60</b>
<b>Napomena:</b> Dodatne informacije o nastavi i vježbama biće objavljene na Moodle platformi					
<b>Dodatne informacije o predmetu:</b> Kod predmetnog nastavnika: Prof.dr Mladenka Blagojević; prof.dr Momčilo Kujačić					

<b>Naziv predmeta:</b> Poštanska regulativa				
<b>Šifra predmeta</b>	<b>Status predmeta</b>	<b>Semestar</b>	<b>Broj ECTS kredita</b>	<b>Fond časova</b>
	<b>Obavezni</b>	<b>V</b>	<b>5</b>	<b>2P+2V</b>
<b>Studijski programi za koje se organizuje:</b> U okviru akademskog osnovnog studijskog programa Fakulteta za saobraćaj, komunikacije i logistiku, u trajanju VI semestara, obima 180 ECTS.				
<b>Uslovljenost drugim predmetima:</b> Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta				
<b>Ciljevi izučavanja predmeta:</b> Sticanje najnovijih znanja iz oblasti regulative poštanskog saobraćaja, upoznavanje i ovladavanje savremenim rješenjima i osposobljavanje studenata za primjenu znanja iz ove oblasti u preduzećima poštanskog saobraćaja.				
<b>Ishod predmeta:</b> Po završetku kursa studenti će biti sposobni da: <ul style="list-style-type: none"> <li>• kritički sagleda pravne aspekte nastanka, razvoja i savremenih karakteristika poštanskog saobraćaja;</li> <li>• identifikuje i analizira izvore poštanske regulative na nacionalnom i međunarodnom nivou, uključujući akta Evropske unije i Svjetskog poštanskog saveza;</li> <li>• tumači pravnu prirodu ugovora o poštanskim uslugama i prava i obaveze subjekata uključenih u njegovu realizaciju;</li> <li>• primijeni relevantne pravne propise u analizi konkretnih slučajeva iz oblasti poštanskih usluga</li> </ul>				
<b>Ime i prezime nastavnika i saradnika:</b> Doc.dr Estera Rakić				
<b>Metod nastave i savladanja gradiva:</b> Teorijska nastava na predavanjima, vježbe, prezentacija seminarskog rada i konsultacije sa profesorom.				
<b>Praktična nastava:</b> Praktična nastava realizuje se kroz izradu i odbranu seminarskih radova, čije su teme usklađene sa sadržajem nastavnih jedinica predmeta. Fokus je na analizi konkretnih slučajeva iz prakse, posebno u vezi sa primjenom domaćih i međunarodnih pravnih akata koji regulišu oblast poštanskog saobraćaja. Svaka odbrana seminarskog rada uključuje diskusiju i refleksiju u vidu pravne analize ugovora, regulatornih akata, kao i akata Svjetskog poštanskog saveza i Evropske unije. Kroz ove aktivnosti studenti razvijaju sposobnosti za tumačenje pravnih normi, argumentaciju, istraživački rad i primjenu propisa u realnim situacijama iz oblasti poštanskih usluga i regulative.				
<b>PLAN RADA:</b>				
<b>Nedjelja:</b>	Naziv metodskih jedinica za predavanje (P), Vježbe i planirani oblik provjere znanja (PZ);			
Pripremna nedjelja	Upoznavanje, priprema i upis semestra			
I	P/V	Pojam regulative u poštanskom saobraćaju;		
II	P/V	Predmet regulative u poštanskom saobraćaju		
III	P/V	Pravni aspekti pojave, razvoja i karakteristika poštanskih usluga;		
IV	P/V	Izvori regulative u poštanskom saobraćaju;		
V	P/V	Poštanska direktiva i Uredbe Evropske Unije koje se primjenjuju u poštanskom saobraćaju		
VI	P/V	Finansiranje univerzalne poštanske usluge		
VII	P/V	Pravne karakteristike ugovora o poštanskim uslugama;		
VIII	Pz	<b>I Kolokvijum</b>		
IX	P/V	Dejstvo ugovora o poštanskim uslugama prema pošti, pošiljaocu i primaocu;		
X	P/V	Pravo primaoca na izmjenu ugovora o poštanskim uslugama;		
XI	P/V	Pravna priroda ugovora o poštanskim uslugama;		
XII	P/V	Zakon o poštanskim uslugama i podzakonski akti na razini Crne Gore.		
XIII	P/V	Svjetski poštanski savez;		
XIV	Pz	<b>II Kolokvijum</b>		
XV	P/V	Akta Svjetskog poštanskog saveza		
XVI	P/V	Odbrana seminarskih radova		
XVII	Pz	<b>ZAVRŠNI ISPIT</b>		
XVIII	Pz	<b>POPRAVNI ISPITNI ROK</b>		
<b>Napomena:</b> Termini za kolokvijume i ispite su planirani termini i moguće su izmjene.				

**Obaveze studenata u toku nastave:** Studenti su obavezni da pohađaju nastavu, vježbe, rade seminarske radove, kolokvijume i završni ispit.

**Konsultacije:** Konsultacije sa predmetnim nastavnikom održavaju se radnim danima u terminu od 16:00h

### **OPTEREĆENJE STUDENATA**

<b>Nedeljno</b>	<b>U toku semestra</b>
<b>5 kredita X 40/30 = 6 sati i 40 minuta</b> Struktura: - 2 sata predavanja - 1 sat vježbi - 1 sat praktične nastave 2 sata samostalnog rada, uključujući konsultacije	Struktura: Ukupno opterećenje za predmet: 5 x 30 = <b>150 sati</b> Nastava i završni ispit: <b>6 sati i 40 minuta x 16 = 106 sati i 40 minuta</b> Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) : 6 sati i 40 minuta x 2 = <b>13 sati i 20 minuta</b> Dopunski rad za pripremu i polaganje ispita u popravnom roku: <b>30 sati</b> <b>Struktura opterećenja:</b> <b>106 sati i 40 minuta</b> (Nastava) + <b>13 sati i 20 minuta</b> (Priprema) + <b>30 sati</b> (Dopunski rad)

#### **Literatura:**

1. *Zakon o poštanskim uslugama, Crna Gora*
2. *Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje univerzalne poštanske usluge, Crna Gora*
3. *Copenhagen Economics: Main developments in the postal sector (2017-2021), Study for the European Commission, 2022.*
4. *Direktiva Evropskog parlamenta i Saveta, ZJPTT, Beograd, 1998.*
5. <https://ekip.me/page/regulation/the-area-of-postal-services/laws-1/content>

#### **Oblici provjere znanja i ocenjivanje:**

- I Kolokvijum 20 poena
- II Kolokvijum 20 poena
- Domaći zadaci 10 poena
- Seminarski rad 10 poena
- Završni ispit 35 poena
- Prisustvo nastavi do 5 poena

Student je položio ispit ako kumulativno skupi najmanje 51 poena na svim oblicima provjere znanja, a ocjena se određuje prema dolje navedenoj šemi.

<b>Ocjena</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>Broj poena</b>	<b>91-100</b>	<b>81-90</b>	<b>71-80</b>	<b>61-70</b>	<b>51-60</b>

**Napomena:** Dodatne informacije o nastavi i vježbama biće objavljene na Moodle platformi

**Dodatne informacije o predmetu:** Kod predmetnog nastavnika: Doc.dr Estera Rakić

<b>Naziv predmeta:</b>		<b>Upravljanje tehnološkim procesima u poštanskom saobraćaju</b>		
<b>Šifra predmeta</b>	<b>Status predmeta</b>	<b>Semestar</b>	<b>Broj ECTS kredita</b>	<b>Fond časova</b>
	<b>Obavezni</b>	<b>V</b>	<b>5</b>	<b>2P+2V</b>
<b>Studijski programi za koje se organizuje:</b>				
U okviru akademskog osnovnog studijskog programa Fakulteta za saobraćaj, komunikacije i logistiku, u trajanju VI semestara, obima 180 ECTS.				
<b>Uslovljenost drugim predmetima:</b> Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta				
<b>Ciljevi izučavanja predmeta:</b>				
Cilj izučavanja je da studentima obezbjedi temeljno teorijsko i praktično znanje o upravljanju tehnološkim procesima u poštanskom saobraćaju, sa fokusom na analizu tržišta poštanskih usluga i savremene tendencije u industriji. Studenti će se upoznati sa procesima prijema, otpreme, transporta, uručenja, reklamacija i kontrole pošiljaka. Kroz primjenu savremenih metoda i tehnika, studenti će se osposobiti za efikasno upravljanje i optimizaciju poštanskih operacija, kao i za upravljanje kvalitetom usluga u skladu sa zakonodavnim okvirom i međunarodnim standardima.				
<b>Ishod predmeta:</b>				
Po završetku studija student će biti sposoban da:				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• identifikuje osnovne probleme i sagleda relevantne faktore za donošenje odluka u upravljanju tehnološkim procesima u poštanskom saobraćaju;</li> <li>• primjenjuje savremene metode i tehnike koje se koriste u prijemu i otpremi poštanskih pošiljaka;</li> <li>• primijeni stečena znanja u kontroli u poštanskom saobraćaju;</li> <li>• prepozna i riješi probleme vezane za postupanje s neispravnim pošiljkama, reklamacije i naknadne postupke;</li> </ul>				
<b>Ime i prezime nastavnika i saradnika:</b> Prof.dr Momčilo Kujačić; prof.dr Mladenka Blagojević				
<b>Metod nastave i savladanja gradiva:</b> Teorijska nastava na predavanjima, vježbe, prezentacija seminarskog rada i konsultacije sa profesorom.				
<b>Praktična nastava:</b>				
Nastava se realizuje kroz kombinaciju teorijskih predavanja i praktičnih aktivnosti. Teorijska nastava obuhvata analizu tržišta poštanskih usluga, savremenih tendencija, marketing koncepcija, kao i tehnološke procese u poštanskom saobraćaju. Praktikum uključuje online kvizove na Moodle platformi, analizu studija slučaja, kao i pripremu i odbranu seminarskih radova. Tokom odbrane, studenti primenjuju teorijska znanja u rešavanju konkretnih problema, razvijajući sposobnosti za istraživanje, analizu i timski rad.				
<b>PLAN RADA:</b>				
<b>Nedelja:</b>	Naziv metodskih jedinica za predavanje (P), Vježbe (V) i Planirani oblik provjere znanja (PZ);			
Pripremna nedjelja				
I	P/V	Poštanske usluge;		
II	P/V	Karakter tržišta poštanskih usluga;		
III	P/V	Savremene tendencije na tržištu poštanskih usluga; <u>Online kviz korišćenjem Moodle platforme</u>		
IV	P/V	Marketing koncepcija u funkciji razvoja poštanskog saobraćaja;		
V	P/V	Klasifikacija poštanskih usluga i vrste pošiljaka; <u>Online kviz korišćenjem Moodle platforme</u>		
VI	P/V	Karakteristike tehnoloških procesa u poštanskom saobraćaju;		
VII	P/V	Prijem poštanskih pošiljaka; Otprema poštanskih pošiljaka; Transport poštanskih pošiljaka		
VIII	Pz	<b>I Kolokvijum</b>		
IX	P/V	Prispeće poštanskih pošiljaka; Uručenje poštanskih pošiljaka;		
X	P/V	Posebni postupci u pošti; Naknadni postupci u vezi sa primljenim pošiljkama; <u>Online kviz korišćenjem Moodle platforme</u>		
XI	P/V	Postupak sa neispravnim pošiljkama;		
XII	P/V	Reklamacije i poštraživanje pošiljaka;		
XIII	P/V	Postupak i rokovi čuvanja isprava; Kontrola u poštanskom saobraćaju; <u>Online kviz korišćenjem Moodle platforme</u>		
XIV	Pz	<b>II Kolokvijum</b>		
XV	P/V	Pojam i značaj kontrole; Operativna i dokumentarna kontrola.		
XVI	P/V	Odbrana seminarskih radova		
XVII	Pz	<b>ZAVRŠNI ISPIT</b>		
XVIII	Pz	<b>POPRAVNI ISPITNI ROK</b>		
<b>Napomena:</b> Termin za kolokvijume i ispite su planirani termini i moguće su izmjene.				
<b>Obaveze studenata u toku nastave:</b> Studenti su obavezni da pohađaju nastavu, vježbe, rade seminarske radove, kolokvijume i završni ispit.				

<b>Konsultacije:</b> Konsultacije sa predmetnim nastavnikom održavaju se radnim danima u terminu od 16:00h					
<b>OPTEREĆENJE STUDENATA</b>					
<i>Nedeljno</i>		<i>U toku semestra</i>			
<b>5 kredita X 40/30 = 6 sati i 40 minuta</b> Struktura: - 2 sata predavanja - 1 sat vježbi - 1 sat praktične nastave 2 sata samostalnog rada, uključujući konsultacije		Struktura: Ukupno opterećenje za predmet: 5 x 30 = <b>150 sati</b> Nastava i završni ispit: <b>6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta</b> Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) : 6 sati i 40 minuta x 2 = <b>13 sati i 20 minuta</b> Dopunski rad za pripremu i polaganje ispita u popravnom roku: <b>30 sati</b> <b>Struktura opterećenja:</b> <b>106 sati i 40 minuta</b> (Nastava) + <b>13 sati i 20 minuta</b> (Priprema) + <b>30 sati</b> (Dopunski rad)			
<b>Literatura:</b> 1. Kujačić, M. (2018), <i>Organizacija i tehnologija poštanskog saobraćaja 2, Fakultet za menadžment u saobraćaju i komunikacijama, Berane.</i> 2. Kujačić, M. (2017), <i>Poštanski saobraćaj: Tehnologije i izazovi, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad.</i> 3. Čaušević, S., & Bošnjak, I. (2019), <i>Sistemska inženjerstvo u transportu i komunikacijama, Fakultet za saobraćaj i komunikacije, Sarajevo.</i> 4. Kujačić, M. (2020), <i>Savremene tehnologije u poštanskom saobraćaju, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad.</i> 5. Čaušević, S., & Bošnjak, I. (2021), <i>Sistemska inženjerstvo u transportu i komunikacijama, Fakultet za saobraćaj i komunikacije, Sarajevo.</i>					
<b>Oblici provere znanja i ocenjivanje:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• I Kolokvijum 20 poena</li> <li>• II Kolokvijum 20 poena</li> <li>• Domaći zadaci 10 poena</li> <li>• Seminarski rad 10 poena</li> <li>• Završni ispit 35 poena</li> <li>• Prisustvo nastavi do 5 poena</li> </ul> Student je položio ispit ako kumulativno skupi najmanje 51 poena na svim oblicima provjere znanja, a ocjena se određuje prema dolje navedenoj šemi.					
<b>Ocjena</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>Broj poena</b>	<b>91-100</b>	<b>81-90</b>	<b>71-80</b>	<b>61-70</b>	<b>51-60</b>
<b>Napomena:</b> Dodatne informacije o nastavi i vježbama biće objavljene na Moodle platformi					
<b>Dodatne informacije o predmetu:</b> Kod predmetnog nastavnika i/ili saradnika: Prof.dr Momčilo Kujačić; prof.dr Mladenka Blagojević					

<b>Naziv predmeta:</b>		<b>Automatizacija procesa u poštanskom saobraćaju</b>		
<b>Šifra predmeta</b>	<b>Status predmeta</b>	<b>Semestar</b>	<b>Broj ECTS kredita</b>	<b>Fond časova</b>
	<b>Obavezni</b>	<b>V</b>	<b>5</b>	<b>2P+2V</b>
<b>Studijski programi za koje se organizuje:</b>				
U okviru akademskog osnovnog studijskog programa Fakulteta za saobraćaj, komunikacije i logistiku, u trajanju VI semestara, obima 180 ECTS.				
<b>Uslovljenost drugim predmetima:</b> Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta				
<b>Ciljevi izučavanja predmeta:</b>				
Sticanje najnovijih znanja iz oblasti automatizacije procesa u poštanskom saobraćaju, upoznavanje savremenih metodama i tehnikama koje se koriste u automatizaciji poštanskih procesa, osposobljavanje studenata za primjenu znanja iz oblasti automatizovanja procesa u poštanskom saobraćaju.				
<b>Ishod predmeta:</b>				
Po završetku studija, student će biti sposoban da:				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• identifikuje osnovne probleme i sagleda relevantne faktore za donošenje odluka u automatizaciji procesa u poštanskom saobraćaju, uz analizu trenutnih i budućih potreba poštanske mreže;</li> <li>• primjeni savremene metode i tehnike koje se koriste u automatizaciji poštanskih procesa, sa posebnim fokusom na efikasnost i optimizaciju operacija u poštanskim jedinicama;</li> <li>• razvije odgovarajuće modele za automatizaciju sredstava mehanizacije u procesu prijema, otpreme i transporta poštanskih pošiljaka;</li> <li>• analizira i implementira trendove u organizaciji poštanskih mreža, uključujući automatizaciju i digitalizaciju poštanskih usluga u skladu sa međunarodnim standardima i zakonodavnim okvirima</li> </ul>				
<b>Ime i prezime nastavnika i saradnika:</b> Prof.dr Mladenka Blagojević; prof.dr Momčilo Kujač				
<b>Metod nastave i savladanja gradiva:</b> Teorijska nastava na predavanjima, vježbe, prezentacija seminarskog rada i konsultacije sa profesorom.				
<b>Praktična nastava:</b>				
Praktična nastava realizuje se kroz izradu i odbranu seminarskih radova na teme koje su usklađene sa nastavnim jedinicama predmeta. Svaka odbrana uključuje diskusiju i analizu studija slučaja, sa ciljem razvijanja sposobnosti primene teorijskih znanja u automatizaciji poštanskih procesa. Tokom praktične nastave studenti se osposobljavaju za samostalno istraživanje, timski rad i stručnu argumentaciju, te za primenu savremenih tehnika u automatizaciji sredstava mehanizacije i poslovanja, kao i za odabir najpovoljnijih metoda za unapređenje poštanskih usluga.				
<b>PLAN RADA:</b>				
<b>Nedelja:</b>	Naziv metodskih jedinica za predavanje (P), Vježbe (V) i Planirani oblik provjere znanja (PZ);			
Pripremna nedjelja	Upoznavanje, priprema i upis semestra			
I	P/V	Osnovni principi i elementi automatizacije procesa prerade poštanskih pošiljaka;		
II	P/V	Označavanje poštanskih pošiljaka i dokumenata bar kodom;		
III	P/V	Sredstva mehanizacije poslovanja;		
IV	P/V	Tehnički sistemi i procesi za preradu poštanskih pošiljaka i poštanski poslovni sistemi kao kibernetički sistemi;		
V	P/V	Klasifikacija automatskog upravljanja i informaciono upravljačka struktura automatskog sistema upravljanja; Komponente automatizacije;		
VI	P/V	Složeni senzorski sistemi; računarsko upravljanje u automatizaciji procesa rada;		
VII	P/V	Automatizacija sredstava mehanizacije periodičnog dejstva; Transportni manipulatori - roboti u automatizaciji procesa rada;		
VIII	Pz	Pz		
IX	P/V	Hijerarhijsko (mikroračunarsko) upravljanje tehničkim sredstvima i sistemima i pokazatelji automatizacije;		
X	P/V	Automatizacija šalterskog i kancelarijskog poslovanja; Konfiguracija automatizovanih sistema;		
XI	P/V	Informatizacija i menadžment upravljanja poštanskih sistema; Elektronska i hibridna pošta u savremenim automatizovanim procesima;		
XII	P/V	Pouzdanost automatskih tehničkih sistema i automatsko dijagnosticiranje;		
XIII	P/V	Eksploataciona pouzdanost računarske tehnike;		
XIV	Pz	<b>II Kolokvijum</b>		
XV	P/V	Uticaj automatizacije na kvalitet poštanskih usluga; Kvalitet podržan računarom.		
XVI	P/V	Odbrana seminarskih radova		
XVII	Pz	<b>ZAVRŠNI ISPIT</b>		
XVIII	Pz	<b>POPRAVNI ISPITNI ROK</b>		

<b>Napomena:</b> Termin za kolokvijume i ispite su planirani termini i moguće su izmjene.					
<b>Obaveze studenata u toku nastave:</b> Studenti su obavezni da pohađaju nastavu, vježbe, rade seminarske radove, kolokvijume i završni ispit.					
<b>Konsultacije:</b> Konsultacije sa predmetnim nastavnikom održavaju se radnim danima u terminu od 17:00h					
<b>OPTEREĆENJE STUDENATA</b>					
<b>Nedeljno</b>		<b>U toku semestra</b>			
<b>5 kredita X 40/30 = 6 sati i 40 minuta</b> <b>Struktura:</b> - 2 sata predavanja - 1 sat vježbi - 1 sat praktične nastave 2 sata samostalnog rada, uključujući konsultacije		<b>Struktura:</b> Ukupno opterećenje za predmet: 5 x 30 = <b>150 sati</b> Nastava i završni ispit: <b>6 sati i 40 minuta x 16 = 106 sati i 40 minuta</b> Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) : 6 sati i 40 minuta x 2 = <b>13 sati i 20 minuta</b> Dopunski rad za pripremu i polaganje ispita u popravnom roku: <b>30 sati</b> <b>Struktura opterećenja:</b> <b>106 sati i 40 minuta</b> (Nastava) + <b>13 sati i 20 minuta</b> (Priprema) + <b>30 sati</b> (Dopunski rad)			
<b>Literatura:</b>					
1. Peković, O.: <i>Organizacija i automatizacija u poštanskom saobraćaju</i> , Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad 2009. 2. Bukumirović M.: <i>Mehanizacija i automatizacija procesa prerade poštanskih pošiljaka</i> , Saobraćajni fakultet, Beograd, 1997. 3. Bukumirović, M. (2020), <i>Mehanizacija i automatizacija procesa prerade poštanskih pošiljaka</i> , Saobraćajni fakultet, Beograd 4. DHL: <i>Logistics Trend Radar</i> , 2024					
<b>Oblici provere znanja i ocenjivanje:</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• I Kolokvijum                      20 poena</li> <li>• II Kolokvijum                     20 poena</li> <li>• Domaći zadaci                    10 poena</li> <li>• Seminarski rad                    10 poena</li> <li>• Završni ispit                      35 poena</li> <li>• Prisustvo nastavi do            5 poena</li> </ul>					
Student je položio ispit ako kumulativno skupi najmanje 51 poena na svim oblicima provjere znanja, a ocjena se određuje prema dolje navedenoj šemi.					
<b>Ocjena</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>Broj poena</b>	<b>91-100</b>	<b>81-90</b>	<b>71-80</b>	<b>61-70</b>	<b>51-60</b>
<b>Napomena:</b> Dodatne informacije o nastavi i vježbama biće objavljene na Moodle platformi					
<b>Dodatne informacije o predmetu:</b> Kod predmetnog nastavnika i/ili saradnika: Prof.dr Mladenka Blagojević; prof.dr Momčilo Kujač					



<b>Naziv predmeta:</b> Intermodalni transport				
<b>Šifra predmeta</b>	<b>Status predmeta</b>	<b>Semestar</b>	<b>Broj ECTS kredita</b>	<b>Fond časova</b>
	Obavezni	V	5	2P+2V
<b>Studijski programi za koje se organizuje:</b> Akademski osnovni studijski program Fakulteta za saobraćaj, komunikacije i logistiku, studije traju VI semestara, obima 180 ECTS.				
<b>Uslovljenost drugim predmetima:</b> Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta				
<b>Ciljevi izučavanja predmeta:</b> Upoznavanje osnovnih pojmova, strukture sistema intermodalnog transporta (IT), metodologije planiranja, upravljanja, kontrole i analize procesa u intermodalnim transportnim lancima i sistemima, sa posebnim osvrtom na tokove opasnih roba.				
<b>Ishod predmeta :</b> Po završetku kursa student će biti sposoban da: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikuje i kvantifikuje zahtjeve za intermodalnim transportom;</li> <li>• Definiše segmente tržišta intermodalnog transporta u pogledu tokova, tehnologija, korisnika, operatera itd.</li> <li>• Definiše strukturu sistema i zahtjeve svakog elementa u intermodalnom lancu opasnih roba;</li> <li>• Izabere najbolju tehnologiju u realizaciji transportnih lanaca, sa posebnim osvrtom na lance opasnih roba;</li> </ul> Procijeni performanse intermodalnog transportnog lanca.				
<b>Ime i prezime nastavnika i saradnika:</b> Prof.dr Snežana Tadić				
<b>Metod nastave i savladanja gradiva:</b> Teorijska nastava, vježbe, studija slučaja, zadaci, simulacije, kvizovi na moodle platformi,domaći rad, seminarski rad i konsultacije sa predmetnim profesorm.				
<b>Praktična nastava:</b> Primena softverskih paketa za optimizaciju slaganja, ukupnjavanja. Identifikacija i označavanje intermodalnih transportnih jedinica. Analiza robnih tokova i ocena stepena pogodnosti za primenu IT lanaca. Postupak formiranja i višekriterijumskog vrednovanja varijantnih rešenja transportnih lanaca. Primeri i karakteristike terminala IT. Izrada SWOT analize za tehnologije i terminale IT. Utvrđivanje performansi intermodalnih transportnih lanaca i terminala. Poseta i praktično upoznavanje sa radom kontejnerskog terminala i operatora (špedicije, agenti, udruženja).				
<b>PLAN RADA:</b>				
<b>Nedelja:</b>	Naziv metodskih jedinica za predavanje (P), Vježbe (V) i Planirani oblik provjere znanja (PZ);			
Pripremna nedjelja	Upoznavanje, priprema i upis semestra			
I	P/V	Intermodalizam, definicija i razgraničenje osnovnih pojmova u IT		
II	P/V	Sistem IT		
III	P/V	Tovarno manipulativne jedinice.		
IV	P/V	Pakovanje i ukupnjavanje jedinica u transportnom lancu. <u>Online kviz korišćenjem Moodle platforme</u>		
V	P/V	Transportna sredstva u intermodalnom transportu.		
VI	P/V	Standardizacija i kodifikacija u intermodalnom transportu. <u>Online kviz korišćenjem Moodle platforme</u>		
VII	P/V	Manipulativne jedinice i transportna sredstva u intermodalnim lancima opasne robe.		
VIII	PZ	Terminali i mreža terminala IT		
IX	PZ	<b>I Kolokvijum</b>		
X	P/V	Transportno-saobraćajna infrastruktura, operateri i telematski sistemi u IT.		
XI	P/V	Osnovne tehnologije intermodalnog transporta. <u>Online kviz korišćenjem Moodle platforme</u>		
XII	P/V	Kontejnerski terminali i tehnološke operacije u okviru njih.		
XIII	P/V	Metodologija optimizacije intermodalnih transportnih lanaca, specifični zahtevi u lancima opasnih roba.		
XIV	PZ	<b>II Kolokvijum</b>		
XV	P/V	Zakonska regulativa, konvencije, međunarodne asocijacije, politika i promocija IT		
XVI	P/V	Obrana seminarskih radova		
XVII	PZ	<b>ZAVRŠNI ISPIT</b>		
XVIII	PZ	<b>POPRAVNI ISPITNI ROK</b>		
<b>Napomena:</b> Termini za kolokvijume i ispite su planirani termini i moguće su izmjene.				
<b>Obaveze studenata u toku nastave:</b> Studenti su obavezni da pohađaju nastavu i vježbe, domaće zadatke, seminarske radove, kolokvijume i završni ispit.				
<b>Konsultacije:</b> Konsultacije se održavaju petkom posle predavanja i vježbi				
<b>OPTEREĆENJE STUDENATA</b>				

<i>Nedeljno</i>	<i>U toku semestra</i>
<b>5 kredita X 40/30 = 6 sati i 40 minuta</b> Struktura: 2 sata predavanja 1 sat vježbi 1 sat praktične nastave 2 sata samostalnog rada, uključujući konsultacije	Struktura: Ukupno opterećenje za predmet: 5 x 30 = <b>150 sati</b> Nastava i završni ispit: <b>6 sati i 40 minuta x 16 = 106 sati i 40 minuta</b> Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) : 6 sati i 40 minuta x 2 = <b>13 sati i 20 minuta</b> Dopunski rad za pripremu i polaganje ispita u popravnom roku: <b>30 sati</b> <b>Struktura opterećenja:</b> <b>106 sati i 40 minuta</b> (Nastava) + <b>13 sati i 20 minuta</b> (Priprema) + <b>30 sati</b> (Dopunski rad)
<b>Literatura:</b> 1. Reis, V., Macario, R. <i>Intermodal Freight Transportation</i> . Elsevier, 2019. 2. Lowe, D. <i>Intermodal freight transport</i> . Elsevier, 2005. 3. Monios, J., Bergqvist, R. <i>Intermodal Freight Transport and Logistics</i> . CRC Press Taylor & Francis Group, 2017. 4. Monios, J. <i>Institutional Challenges to Intermodal Transport and Logistics: Governance in Port Regionalisation and Hinterland Integration</i> . Ashgate Publishing Limited, 2014. 5. Zečević, S., & Tomaš, J. (2019), <i>Tehnologije u logistici i intermodalnom transportu</i> , FTN Novi Sad. 6. Jovanović, S., & Mandić, M. (2022), <i>Intermodalni transport i međunarodna logistika</i> , Univerzitet u Beogradu, Beograd 7. Doder, N., & Jovanović, S. (2021), <i>Logistika u savremenim uslovima transporta</i> , Službeni glasnik, Beograd.	
<b>Oblici provere znanja i ocenjivanje:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• I Kolokvijum                    20 poena</li> <li>• II Kolokvijum                    20 poena</li> <li>• Domaći zadaci                    15 poena</li> <li>• Seminarski rad                    10 poena</li> <li>• Završni ispit                    30 poena</li> <li>• Prisustvo nastavi do            5 poena</li> </ul> Student je položio ispit ako kumulativno skupi najmanje 51 poena na svim oblicima provjere znanja, a ocjena se određuje prema dolje navedenoj šemi.	
<b>Ocjena</b>	<b>A                    B                    C                    D                    E</b>
<b>Broj poena</b>	<b>91-100            81-90            71-80            61-70            51-60</b>
<b>Napomena:</b> Dodatne informacije o nastavi i vježbama biće objavljene na Moodle platformi	
<b>Dodatne informacije o predmetu:</b> Kod predmetnog nastavnika i/ili saradnika: Prof.dr Snežana Tadić	

<b>Naziv predmeta: Špedicija i agencijsko poslovanje</b>				
<b>Šifra predmeta</b>	<b>Status predmeta</b>	<b>Semestar</b>	<b>Broj ECTS kredita</b>	<b>Fond časova</b>
	Obavezni	V	5	2P+2V
<b>Studijski programi za koje se organizuje:</b> Akademski osnovni studijski program Fakulteta za saobraćaj, komunikacije i logistiku, studije traju VI semestara, obima 180 ECTS.				
<b>Uslovljenost drugim predmetima:</b> Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta				
<b>Ciljevi izučavanja predmeta:</b> Obuhvataju prije svega : <ul style="list-style-type: none"> <li>• razumijevanje osnovnih funkcija i upoznavanje sa ulogom špedicije, uključujući organizaciju transporta, carinjenje i skladištenje</li> <li>• istraživanje relevantnih zakona i propisa koji imaju uticaj na međunarodnu trgovinu</li> <li>• razvijanje strategija za upravljanje rizicima povezanim s transportom i logistikom</li> </ul>				
<b>Ishod predmeta:</b> Prije svega se ogleda u mogućnosti da studenti steknu osnovno znanje: <ul style="list-style-type: none"> <li>• pojmovima i funkciji špedicije.</li> <li>• regulativi i standardima,</li> <li>• sticanju tehnoloških vještina značajnih za savremene špediterske operacije,</li> <li>• sticanje vještina za identifikaciju i upravljanje rizicima u transportu,</li> <li>• jačanje sposobnosti analize globalnih tržišta i međunarodnog transporta.</li> </ul>				
<b>Ime i prezime nastavnika i saradnika:</b> Prof. dr Dragutin Jovanović				
<b>Metod nastave i savladanja gradiva:</b> Teorijska nastava na predavanjima, vježbe, domaće zadatke, studije slučaja, simulacije poslovnih procesa, stručne posjete špediterskim i agencijskim kompanijama i konsultacije sa predmetnim profesorom				
<b>Praktična nastava:</b> U okviru vežbi, studenti će raditi konkretne primere iz prakse vezane za: izradu špediterskih ponuda; formiranje cena logističkih usluga; izbor pariteta isporuke robe; pripremu i popunjavanje dokumenata; carinsko posredovanje; osiguranje robe u transportu. Praktična nastava podrazumeva i stručne posete špediterskim i agencijskim kompanijama, izradu studije slučaja				
<b>PLAN RADA:</b>				
<b>Nedelja:</b>	Naziv metodskih jedinica za predavanje (P), Vježbe (V) i Planirani oblik provjere znanja (Pz);			
Pripremna nedjelja	Upoznavanje, priprema i upis semestra			
I	P/V	Pojam i značaj špedicije		
II	P/V	Pravna regulative špedicije		
III	P/V	Djelokrug rada špeditera		
IV	P/V	Podjela špedicije		
V	P/V	Poslovi međunarodne špedicije i njihov značaj		
VI	PZ	<b>I Kolokvijum</b>		
VII	P/V	Institucionalni okviri za obavljanje špediterskih i agencijskih poslova		
VIII	P/V	Međunarodni uslovi isporuke robe, ponuda, prodaja, tarife i cene špediterskih usluga		
IX	P/V	Ugovaranje špediterskih, transportnih i logističkih poslova; Posredovanje u robnim tokovima		
X	P/V	Međunarodne transportne klauzule		
XI	P/V	Kupoprodajni ugovori u poslovima međunarodne špedicije		
XII	PZ	<b>II Kolokvijum</b>		
XIII	P/V	Poslovi uvoza i poslovi izvoza u međunarodnoj špediciji		
XIV	P/V	<b>Obrana seminarskih radova</b>		
XV	P/V	Novi trendovi i tehnologije u špediterskom i agencijskom poslovanju		
XVI	PZ	<b>ZAVRŠNI ISPIT</b>		

XVII	PZ	<b>POPRAVNI ISPITNI ROK</b>			
<b>Napomena:</b> Termin za kolokvijume i ispite su planirani termini i moguće su izmjene.					
<b>Obaveze studenata u toku nastave:</b> Studenti su obavezni da pohađaju nastavu, vježbe, rade samostalne radove, kolokvijume i završni ispit.					
<b>Konsultacije:</b> Konsultacije se održavaju petkom posle predavanja i vježbi					
<b>OPTEREĆENJE STUDENATA</b>					
<i>Nedeljno</i>		<i>U toku semestra</i>			
<b>5 kredita X 40/30 = 6 sati i 40 minuta</b> Struktura: 2 sata predavanja 1 sat vježbi 1 sat praktične nastave 2 sata samostalnog rada, uključujući konsultacije		Struktura: Ukupno opterećenje za predmet: 5 x 30 = <b>150 sati</b> Nastava i završni ispit: <b>6 sati i 40 minuta x 16 = 106 sati i 40 minuta</b> Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) : 6 sati i 40 minuta x 2 = <b>13 sati i 20 minuta</b> Dopunski rad za pripremu i polaganje ispita u popravnom roku: <b>30 sati</b> <b>Struktura opterećenja:</b> <b>106 sati i 40 minuta</b> (Nastava) + <b>13 sati i 20 minuta</b> (Priprema) + <b>30 sati</b> (Dopunski rad)			
<b>Literatura:</b>					
1. Gajić, V.: Špedicija, Saobraćajni fakultet, Beograd, 1999., 2. Marović, B.: Špedicija i osiguranje, Nonparej, Novi Sad, 1994., 3. Mađarić, J.: Međunarodna špedicija, FPN, Zagreb, 1988., 4. Marović, B. i Gojković, D.: Osiguranje, špedicija i transport, Novi Sad, 2000., 5. Mijušković, I.: Međunarodna špedicija, Želnid, Beograd, 1997., 6. Nikić, V. i Drašković, M.: Osnove spoljne trgovine, ELIT, Podgorica, 2019.					
<b>Oblici provjere znanja i ocenjivanje:</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• I Kolokvijum 15 poena</li> <li>• II Kolokvijum 15 poena</li> <li>• Domaći zadaci 5 poena</li> <li>• SeminarSKI rad 5 poena</li> <li>• Završni ispit 50 poena</li> <li>• Prisustvo nastavi do 10 poena</li> </ul>					
Student je položio ispit ako kumulativno skupi najmanje 51 poena na svim oblicima provjere znanja, a ocjena se određuje prema dolje navedenoj šemi.					
<b>Ocjena</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>Broj poena</b>	<b>91-100</b>	<b>81-90</b>	<b>71-80</b>	<b>61-70</b>	<b>51-60</b>
<b>Napomena:</b> Dodatne informacije o nastavi i vježbama biće objavljene na Moodle platformi					
<b>Dodatne informacije o predmetu:</b> Kod predmetnog nastavnika i/ili saradnika: Prof. dr Dragutin Jovanović					

<b>Naziv predmeta:</b> <b>Finansijske usluge u poštanskom saobraćaju</b>				
<b>Šifra predmeta</b>	<b>Status predmeta</b>	<b>Semestar</b>	<b>Broj ECTS kredita</b>	<b>Fond časova</b>
	<b>Obavezni</b>	<b>VI</b>	<b>5</b>	<b>2P+2V</b>
<b>Studijski programi za koje se organizuje:</b> U okviru akademskog osnovnog studijskog programa Fakulteta za saobraćaj, komunikacije i logistiku, u trajanju VI semestara, obima 180 ECTS.				
<b>Uslovljenost drugim predmetima:</b> Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta				
<b>Ciljevi izučavanja predmeta:</b> Sticanje najnovijih znanja iz oblasti finansijskih usluga koje se obavljaju u pošti i ulozi Pošte u platnom prometu Crne Gore. Upoznavanje i ovladavanje savremenim metodama i tehnikama koje se koriste za formulisanje strategije učešća Pošte na finansijskom tržištu Crne Gore i na međunarodnom tržištu Pošte i osposobljavanje studenata za primjenu znanja iz oblasti finansijskog poslovanja u poštanskom saobraćaju.				
<b>Ishod predmeta :</b> Po završetku osnovnih akademskih studija, studenti će biti sposobni da: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Primjene savremene tehnološke aplikacije za unapređenje poslovanja poštanskih usluga, uključujući virtualne platforme, telegrafске aplikacije za lokalni i međunarodni saobraćaj, kao i web aplikacije za poštanske usluge.</li> <li>• Koriste različite metode i tehnike za razvoj i rast poštanskih usluga.</li> <li>• Formulišu strategije za učešće pošte na finansijskom tržištu Crne Gore.</li> <li>• Razvijaju i primenjuju modele finansijskog poslovanja unutar poštanskih organizacija.</li> </ul>				
<b>Ime i prezime nastavnika i saradnika:</b> Doc.dr Estera Rakić				
<b>Metod nastave i savladanja gradiva:</b> Teorijska nastava na predavanjima, vježbe, prezentacija seminarskog rada i konsultacije sa profesorom.				
<b>Praktična nastava:</b> Praktična nastava realizuje se kroz izradu i odbranu seminarskih radova na teme koje su usklađene sa nastavnim jedinicama predmeta. Svaka odbrana uključuje diskusiju i analizu studija slučaja, sa ciljem razvijanja sposobnosti primjene teorijskih znanja na konkretne probleme iz oblasti finansijskih usluga u poštanskom saobraćaju. Tokom praktične nastave studenti se osposobljavaju za samostalno istraživanje, timski rad i stručnu argumentaciju, kao i za primjenu savremenih metoda u upravljanju finansijskim tokovima, blagajničkom poslovanju i pružanju usluga platnog prometa.				
<b>PLAN RADA:</b>				
<b>Nedjelja:</b>		Naziv metodskih jedinica za predavanje (P), Vježbe (V) i Planirani oblik provjere znanja (PZ);		
Pripremna nedjelja		Upoznavanje, priprema i upis semestra		
I	P/V	Finansijske usluge kao generator rasta klasičnih poštanskih usluga;		
II	P/V	Finansijska tržišta i institucije;		
III	P/V	Štednja i finansiranje; Javne finansije; Monetarne finansije; Poslovne finansije		
IV	P/V	Finansijsko poslovanje Pošte;		
V	P/V	Finansijske usluge u poštanskom saobraćaju i iskustva stranih poštanskih uprava;		
VI	P/V	Uloga Pošte u platnom prometu Republike i međunarodnom platnom i uputničkom prometu;		
VII	P/V	Poslovi platnog prometa NB, Banke i Pošte;		
VIII	Pz	<b>I Kolokvijum</b>		
IX	P/V	Blagajničko-trezorsko poslovanje NB i banaka; Blagajničko-računsko poslovanje u Pošti;		
X	P/V	Upravljanje tokovima novca i dokumenata;		
XI	P/V	Usluge platnog prometa za fizička lica, uplata pazara, obračun i naplata čekova i ostale uplate;		
XII	P/V	Usluge za banke, tekući, žiro, štedni i devizni računi građana;		
XIII	P/V	Međunarodni novčani promet (uputnički promet, menjački poslovi, novčani transferi);		
XIV	Pz	<b>II Kolokvijum</b>		
XV	P/V	E-poslovanje (Elektronski potpis, Sertifikat, kartičarstvo, elektronsko poslovanje Pošte).		
XVI	P/V	Odbrana seminarskih radova		
XVII	Pz	<b>ZAVRŠNI ISPIT</b>		
XVIII	Pz	<b>POPRAVNI ISPITNI ROK</b>		
<b>Napomena:</b> Termini za kolokvijume i ispite su planirani termini i moguće su izmjene.				
<b>Obaveze studenata u toku nastave:</b> Studenti su obavezni da pohađaju nastavu, vježbe, rade seminarske radove, kolokvijume i završni ispit.				
<b>Konsultacije:</b> Konsultacije sa predmetnim nastavnikom održavaju se radnim danima u terminu 17:00h				
<b>OPTEREĆENJE STUDENATA</b>				
<b>Nedjeljno</b>		<b>U toku semestra</b>		

<p><b>5 kredita X 40/30 = 6 sati i 40 minuta</b></p> <p>Struktura:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 sata predavanja</li> <li>- 1 sat vježbi</li> <li>- 1 sat praktične nastave</li> </ul> <p>2 sata samostalnog rada, uključujući konsultacije</p>	<p>Struktura:</p> <p>Ukupno opterećenje za predmet: 5 x 30 = <b>150 sati</b></p> <p>Nastava i završni ispit: <b>6 sati i 40 minuta x 16 = 106 sati i 40 minuta</b></p> <p>Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) : 6 sati i 40 minuta x 2 = <b>13 sati i 20 minuta</b></p> <p>Dopunski rad za pripremu i polaganje ispita u popravnom roku: <b>30 sati</b></p> <p><b>Struktura opterećenja:</b>  <b>106 sati i 40 minuta</b> (Nastava) + <b>13 sati i 20 minuta</b> (Priprema) + <b>30 sati</b> (Dopunski rad)</p>					
<p><b>Literatura:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Šarac D.: <i>Finansijske usluge u poštanskom saobraćaju - skripta, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2010.god.</i></li> <li>2. Bjelica V.: <i>Finansije u teoriji i praksi, Stylos Art, Novi Sad, 2006.god.</i></li> <li>3. Bjelica V.: <i>Bankarstvo u teoriji i praksi, Stylos Art, Novi Sad, 2005. god.</i></li> <li>4. Stankić R.: <i>Elektronsko poslovanje, Ekonomski fakultet. Beograd 2009. god.</i></li> </ol>						
<p><b>Oblici provere znanja i ocenjivanje:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• I Kolokvijum                      20 poena</li> <li>• II Kolokvijum                      20 poena</li> <li>• Domaći zadaci                      10 poena</li> <li>• Seminarski rad                      10 poena</li> <li>• Završni ispit                      35 poena</li> <li>• Prisustvo nastavi do              5 poena</li> </ul> <p>Student je položio ispit ako kumulativno skupi najmanje 51 poena na svim oblicima provjere znanja, a ocjena se određuje prema dolje navedenoj šemi.</p>						
<b>Ocjena</b>	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;"><b>A</b></td> <td style="width: 20%;"><b>B</b></td> <td style="width: 20%;"><b>C</b></td> <td style="width: 20%;"><b>D</b></td> <td style="width: 20%;"><b>E</b></td> </tr> </table>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>		
<b>Broj poena</b>	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;"><b>91-100</b></td> <td style="width: 20%;"><b>81-90</b></td> <td style="width: 20%;"><b>71-80</b></td> <td style="width: 20%;"><b>61-70</b></td> <td style="width: 20%;"><b>51-60</b></td> </tr> </table>	<b>91-100</b>	<b>81-90</b>	<b>71-80</b>	<b>61-70</b>	<b>51-60</b>
<b>91-100</b>	<b>81-90</b>	<b>71-80</b>	<b>61-70</b>	<b>51-60</b>		
<p><b>Napomena:</b> Dodatne informacije o nastavi i vježbama biće objavljene na Moodle platformi</p>						
<p style="text-align: center;"><b>Dodatne informacije o predmetu:</b> Kod predmetnog nastavnika: Doc.dr Estera Rakić</p>						

<b>Naziv predmeta:</b> Ekološki menadžment				
<b>Šifra predmeta</b>	<b>Status predmeta</b>	<b>Semestar</b>	<b>Broj ECTS kredita</b>	<b>Fond časova</b>
	Izborni	VI	5	2P+2V
<b>Studijski programi za koje se organizuje:</b> Akademski osnovni studijski program Fakulteta za saobraćaj, komunikacije i logistiku, studije traju VI semestara, obima 180 ECTS.				
<b>Uslovljenost drugim predmetima:</b> Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta				
<b>Ciljevi izučavanja predmeta:</b> Sticanje novih znanja iz oblasti održivog razvoja i zaštite životne sredine. Spremnost studenata da razumiju društveno - ekonomske osnove zaštite životne sredine i koncepta održivog razvoja i učestvovanje u rješavanju problema iz ove oblasti na nivou preduzeća.				
<b>Ishod predmeta :</b> Po završetku kursa studenti će biti sposobni da: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Definišu uticaj saobraćaja na životnu sredinu;</li> <li>• Upravljaju kvalitetom životne sredine;</li> <li>• Definišu održivi razvoj.</li> </ul>				
<b>Ime i prezime nastavnika i saradnika:</b> Prof.dr Srđa Popović				
<b>Metod nastave i savladanja gradiva:</b> Teorijska nastava na predavanjima, vježbe, studije slučaja, domaći zadaci, seminarski rad i konsultacije sa predmetnim profesorom.				
<b>Praktična nastava:</b> Analiza uticaja saobraćaja i industrijskog razvoja na životnu sredinu, zdravlje i sigurnost ljudi. Studenti se upoznaju sa metodama smanjenja zagađenja, upravljanjem kvalitetom u kontekstu zaštite životne sredine, kao i eksploatacijom prirodnih resursa. Kroz vježbe se primenjuju pristupi održivom razvoju, evaluiraju se sektorski i regionalni ciljevi, politike i indikatori održivosti. Nastava uključuje i analizu tehnologija, preduzetništva i etike u održivom razvoju, te studije slučaja vezane za upravljanje životnom sredinom i implementaciju održivih praksi				
<b>PLAN RADA:</b>				
<b>Nedjelja:</b>	Naziv metodskih jedinica za predavanje (P), Vježbe (V) i Planirani oblik provjere znanja (PZ);			
Pripremna nedjelja				
I	P/V	Životna sredina, prirodni resursi, saobraćaj		
II	P/V	Menadžment i životna sredina		
III	P/V	Industrijski razvoj i njegov uticaj na životnu sredinu.		
IV	P/V	Uticaj saobraćaja na zdravlje, sigurnost ljudi i životnu sredinu		
V	P/V	Upravljanje kvalitetom i životna sredina		
VI	P/V	Eksploatacija neobnovljivih prirodnih resursa i životna sredina		
VII	PZ	<b>I Kolokvijum</b>		
VIII	P/V	Održivi razvoj - nastanak koncepta i definicije		
IX	P/V	Sektorski i regionalni pristup		
X	P/V	Cilj održivog razvoja, politika i indikatori		
XI	P/V	Održivi razvoj i upravljanje životnom sredinom		
XII	P/V	Održivi razvoj		
XIII	P/V	Nacionalna i globalna perspektiva		
XIV	PZ	<b>II Kolokvijum</b>		
XV	P/V	Tehnologije, preduzetništvo, etika i održivi razvoj		
XVI	P/V	Obrana seminarskih radova		
XVII	PZ	<b>ZAVRŠNI ISPIT</b>		
XVIII	PZ	<b>POPRAVNI ISPITNI ROK</b>		
<b>Napomena:</b> Termini za kolokvijume i ispite su planirani termini i moguće su izmjene.				
<b>Obaveze studenata u toku nastave:</b> Studenti su obavezni da pohađaju nastavu, vježbe, rade samostalne radove, kolokvijume i završni ispit.				
<b>Konsultacije:</b> Konsultacije se održavaju radnim danima od 14:00-15:00h				
<b>OPTEREĆENJE STUDENATA</b>				
<b>Nedjeljno</b>		<b>U toku semestra</b>		
<b>5 kredita X 40/30 = 6 sati i 40 minuta</b>		Struktura: Ukupno opterećenje za predmet: 5 x 30 = <b>150 sati</b>		
Struktura:		Nastava i završni ispit: <b>6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta</b>		

2 sata predavanja 1 sat vježbi 1 sat praktične nastave 2 sata samostalnog rada, uključujući konsultacije	Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) : 6 sati i 40 minuta x 2 = <b>13 sati i 20 minuta</b> Dopunski rad za pripremu i polaganje ispita u popravnom roku: <b>30 sati</b> <b>Struktura opterećenja:</b> <b>106 sati i 40 minuta</b> (Nastava) + <b>13 sati i 20 minuta</b> (Priprema) + <b>30 sati</b> (Dopunski rad)				
<b>Literatura:</b> 1. Čalić N., <i>Ekološki menadžment, FMSK, Berane, 2009.</i> 2. Godić D., <i>Ekološki menadžment u uslovima globalizacije, Megatrend Univerzitet, 2003.</i> 3. Đorđević B., <i>Ekološki menadžment ICIM, Kruševac, 2006.</i>					
<b>Oblici provjere znanja i ocenjivanje:</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• I Kolokvijum                    20 poena</li> <li>• II Kolokvijum                    20 poena</li> <li>• Domaći zadaci                    10 poena</li> <li>• Seminarski rad                    15 poena</li> <li>• Završni ispit                    30 poena</li> <li>• Prisustvo nastavi do            5 poena</li> </ul>					
Student je položio ispit ako kumulativno skupi najmanje 51 poena na svim oblicima provjere znanja, a ocjena se određuje prema dolje navedenoj šemi.					
<b>Ocjena</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>Broj poena</b>	<b>91-100</b>	<b>81-90</b>	<b>71-80</b>	<b>61-70</b>	<b>51-60</b>
<b>Napomena:</b> Dodatne informacije o nastavi i vježbama biće objavljene na Moodle platformi					
<b>Dodatne informacije o predmetu:</b> Kod predmetnog nastavnika i/ili saradnika: Prof.dr Srđa Popović					



<b>Naziv predmeta:</b>		<b>Primjena novih tehnologija u poštanskom saobraćaju</b>		
<b>Šifra predmeta</b>	<b>Status predmeta</b>	<b>Semestar</b>	<b>Broj ECTS kredita</b>	<b>Fond časova</b>
	<b>Izborni</b>	<b>VI</b>	<b>5</b>	<b>2P+2V</b>
<b>Studijski programi za koje se organizuje:</b>				
U okviru akademskog osnovnog studijskog programa Fakulteta za saobraćaj, komunikacije i logistiku, u trajanju VI semestara, obima 180 ECTS.				
<b>Uslovljenost drugim predmetima:</b> Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta				
<b>Ciljevi izučavanja predmeta:</b>				
Cilj izučavanja predmeta jeste sticanje savremenih teorijskih i praktičnih znanja u oblasti savremenih strategija razvoja u poštanskom saobraćaju. Predmet omogućava studentima da se upoznaju sa metodama i tehnikama koje se koriste za formulaciju strategije, kao i da ovladaju principima strateškog menadžmenta u poštanskom sektoru. Studenti će se osposobiti za primjenu stečenih znanja u razvoju i implementaciji strategija u oblasti poštanskih usluga.				
<b>Ishod predmeta:</b>				
Po završetku kursa studenti će biti sposobni da:				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• primjeni različite metode i tehnike koje se koriste u formulisanju strategije u kontekstu poštanskog saobraćaja;</li> <li>• koristi geografske računarske sisteme (GIS) za analizu lokacija pošta i optimizaciju dostavnih reona;</li> <li>• razvija i primenjuje logističke modele u poštanskim uslugama, koristeći savremene tehnologije za unapređenje procesa i kvalitet usluga.</li> </ul>				
<b>Ime i prezime nastavnika i saradnika:</b> Doc.dr Estera Rakić				
<b>Metod nastave i savladanja gradiva:</b> Teorijska nastava na predavanjima, vježbe, prezentacija seminarskog rada i konsultacije sa profesorom.				
<b>Praktična nastava:</b>				
Praktična nastava realizuje se kroz izradu i odbranu seminarskih radova na teme koje su usklađene sa nastavnim jedinicama predmeta. Svaka odbrana uključuje diskusiju i analizu studija slučaja, sa ciljem razvijanja sposobnosti primjene teorijskih znanja na konkretne izazove u implementaciji novih tehnologija u poštanskom saobraćaju. Tokom praktične nastave, studenti se osposobljavaju za samostalno istraživanje, timski rad i stručnu argumentaciju u vezi sa primenom savremenih tehnoloških rešenja, kao što su geografski informacioni sistemi, automatizacija poštanskih procesa i digitalizacija usluga u poštanskoj industriji.				
<b>PLAN RADA:</b>				
<b>Nedelja:</b>	Naziv metodskih jedinica za predavanje (P), Vježbe (V) i Planirani oblik provjere znanja (Pz);			
Pripremna nedjelja				
I	P/V	Nove tehnologije i njihov utjecaj na poštanske usluge;		
II	P/V	Informacioni sistem Pošte Crne Gore		
III	P/V	Geografski računarski sistemi i njihova primjena u analizi lokacija pošta i određivanju dostavnih reona;		
IV	P/V	Centri za elektronsko poslovanje;		
V	P/V	Sistemi za praćenje poštanskih pošiljaka ( <i>Track &amp; Trace</i> )		
VI	P/V	Franšizing u pošti;		
VII	P/V	Hibridna pošta;		
VIII	Pz	<b>I Kolokvijum</b>		
IX	P/V	Globalni pozicioni sistem i automatsko praćenje vozila		
X	P/V	Korišćenje GPRS tehnologije u poštanskoj delatnosti		
XI	P/V	Virtuelni šalteri		
XII	P/V	RFID tehnologija u poštanskoj delatnosti		
XIII	P/V	Automatsko merenje kvaliteta u poštanskom saobraćaju (AMQM)		
XIV	Pz	<b>II Kolokvijum</b>		
XV	P/V	Primjena logistike u pošti; E-business i pošta		
XVI	P/V	Odbrana seminarskih radova		
XVII	Pz	<b>ZAVRŠNI ISPIT</b>		
XVIII	Pz	<b>POPRAVNI ISPITNI ROK</b>		
<b>Napomena:</b> Termin za kolokvijume i ispite su planirani termini i moguće su izmjene.				
<b>Obaveze studenata u toku nastave:</b> Studenti su obavezni da pohađaju nastavu, vježbe, rade seminarske radove, kolokvijume i završni ispit.				
<b>Konsultacije:</b> Konsultacije sa predmetnim nastavnikom održavaju se radnim danima u terminu od 17:00h				

<b>OPTEREĆENJE STUDENATA</b>					
<b>Nedeljno</b>		<b>U toku semestra</b>			
<b>5 kredita X 40/30 = 6 sati i 40 minuta</b> Struktura: - 2 sata predavanja - 1 sat vježbi - 1 sat praktične nastave 2 sata samostalnog rada, uključujući konsultacije		Struktura: Ukupno opterećenje za predmet: 5 x 30 = <b>150 sati</b> Nastava i završni ispit: <b>6 sati i 40 minuta x 16 = 106 sati i 40 minuta</b> Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) : 6 sati i 40 minuta x 2 = <b>13 sati i 20 minuta</b> Dopunski rad za pripremu i polaganje ispita u popravnom roku: <b>30 sati</b> <b>Struktura opterećenja:</b> <b>106 sati i 40 minuta</b> (Nastava) + <b>13 sati i 20 minuta</b> (Priprema) + <b>30 sati</b> (Dopunski rad)			
<b>Literatura</b> 1. Kujačić M.: <i>Poštanski saobraćaj, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2005.</i> 2. McKeown Kenneth J.S., Soudakov.: <i>The Post-Society and Economic Development, Universal Postal Union, Berne, 2002.</i> 3. McKeown Kenneth J.S., Soudakov.: <i>Enviromental Developments and Postal Responses, Universal Postal Union, Berne, 2002.</i> 4. McKeown Kenneth J.S., Soudakov.: <i>The Postal Market in the Age of Globalization, Universal Postal Union, Berne, 2002.</i>					
<b>Oblici provere znanja i ocenjivanje:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• I Kolokvijum                      20 poena</li> <li>• II Kolokvijum                      20 poena</li> <li>• Domaći zadaci                      10 poena</li> <li>• Seminarski rad                      10 poena</li> <li>• Završni ispit                      35 poena</li> <li>• Prisustvo nastavi do              5 poena</li> </ul> Student je položio ispit ako kumulativno skupi najmanje 51 poena na svim oblicima provjere znanja, a ocjena se određuje prema dolje navedenoj šemi.					
<b>Ocjena</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>Broj poena</b>	<b>91-100</b>	<b>81-90</b>	<b>71-80</b>	<b>61-70</b>	<b>51-60</b>
<b>Napomena:</b> Dodatne informacije o nastavi i vježbama biće objavljene na Moodle platformi <b>Dodatne informacije o predmetu:</b> Kod predmetnog nastavnika i/ili saradnika: Doc.dr Estera Rakić					

<b>Naziv predmeta:</b>		<b>Prognoziranje u poštanskom saobraćaju</b>		
<b>Šifra predmeta</b>	<b>Status predmeta</b>	<b>Semestar</b>	<b>Broj ECTS kredita</b>	<b>Fond časova</b>
	<b>Izborni</b>	<b>VI</b>	<b>5</b>	<b>2P+2V</b>
<b>Studijski programi za koje se organizuje:</b>				
U okviru akademskog osnovnog studijskog programa Fakulteta za saobraćaj, komunikacije i logistiku, u trajanju VI semestara, obima 180 ECTS.				
<b>Uslovljenost drugim predmetima:</b> Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta				
<b>Ciljevi izučavanja predmeta:</b>				
Sticanje najnovijih znanja iz oblasti prognoziranja novih usluga u poštanskom saobraćaju. Studenti se osposobljavaju za primjenu odgovarajućih metoda u cilju predviđanja ponašanja tržišta u odnosu na nove ponuđene usluge u poštanskom saobraćaju. Takođe se osposobljavaju da utvrde stepen penetracije posmatrane usluge do dostizanja kritične mase broja korisnika i procjene potrebnih kapaciteta pojedinih elemenata mreže.				
<b>Ishod predmeta:</b>				
Po završetku kursa studenti će biti sposobni da:				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• koriste različite metode i tehnike u cilju predviđanja ponašanja tržišta u odnosu na nove ponuđene usluge;</li> <li>• procene potrebne kapacitete pojedinih elemenata mreže;</li> <li>• prognoziraju stepen penetracije usluge na tržištu.</li> </ul>				
<b>Ime i prezime nastavnika i saradnika:</b> Prof.dr Doc.dr Estera Rakić				
<b>Metod nastave i savladanja gradiva:</b> Teorijska nastava na predavanjima, vježbe, prezentacija seminarskog rada i konsultacije sa profesorom.				
<b>Praktična nastava:</b>				
Praktična nastava realizuje se kroz izradu i odbranu seminarskih radova na teme koje su usklađene sa nastavnim jedinicama predmeta. Svaka odbrana uključuje diskusiju i analizu studija slučaja, sa ciljem razvijanja sposobnosti primene teorijskih znanja na konkretne izazove u prognozi i selekciji novih poštanskih usluga. Tokom praktične nastave, studenti se osposobljavaju za samostalno istraživanje, timski rad i stručnu argumentaciju u vezi sa metodama prognoze, difuzije usluga i istraživanja tržišta.				
<b>PLAN RADA:</b>				
<b>Nedelja:</b>	Naziv metodskih jedinica za predavanje (P), Vježbe (V) i Planirani oblik provjere znanja (PZ);			
Pripremna nedjelja	Upoznavanje, priprema i upis semestra			
I	P/V	Osnovni elementi procesa prognoziranja novih usluga.		
II	P/V	Selekcija novih usluga.		
III	P/V	Difuzioni modeli.		
IV	P/V	Bass-ov model.		
V	P/V	Generalizovan Bass-ov model.		
VI	P/V	Modifikacije Bass-ovog modela.		
VII	P/V	Modeli difuzije različitih brendova na tržištu.		
VIII	Pz	<b>I Kolokvijum</b>		
IX	P/V	Dvofazni model rane najave nove usluge.		
X	P/V	Supstitucionni modeli.		
XI	P/V	Osetljivost prognoze.		
XII	P/V	Interval poverenja.		
XIII	P/V	Metode istraživanja tržišta.		
XIV	Pz	<b>II Kolokvijum</b>		
XV	P/V	Odbrana seminarskih radova		
XVI	P/V	Završne konsultacije		
XVII	Pz	<b>ZAVRŠNI ISPIT</b>		
XVIII	Pz	<b>POPRAVNI ISPITNI ROK</b>		
<b>Napomena:</b> Termin za kolokvijume i ispite su planirani termini i moguće su izmjene.				
<b>Obaveze studenata u toku nastave:</b> Studenti su obavezni da pohađaju nastavu, vježbe, rade seminarske radove, kolokvijume i završni ispit.				
<b>Konsultacije:</b> Konsultacije sa predmetnim nastavnikom održavaju se radnim danima u terminu od 16:00h				

<b>OPTEREĆENJE STUDENATA</b>					
<b>Nedeljno</b>		<b>U toku semestra</b>			
<b>5 kredita X 40/30 = 6 sati i 40 minuta</b> Struktura: - 2 sata predavanja - 1 sat vježbi - 1 sat praktične nastave 2 sata samostalnog rada, uključujući konsultacije		Struktura: Ukupno opterećenje za predmet: 5 x 30 = <b>150 sati</b> Nastava i završni ispit: <b>6 sati i 40 minuta x 16 = 106 sati i 40 minuta</b> Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) : 6 sati i 40 minuta x 2 = <b>13 sati i 20 minuta</b> Dopunski rad za pripremu i polaganje ispita u popravnom roku: <b>30 sati</b> <b>Struktura opterećenja:</b> <b>106 sati i 40 minuta</b> (Nastava) + <b>13 sati i 20 minuta</b> (Priprema) + <b>30 sati</b> (Dopunski rad)			
<b>Literatura</b> 1. M. Maletin: <i>Planiranje saobraćaja i prostora Građevinski fakultet, Beograd, 2004</i> 2. ITU-T Recommendations E.508; <i>Forecasting New International Services, Geneva, 2002.</i> 3. D. Banister: <i>Transport Planning Spon Press, New York, 2002</i> 4. V. Radojičić: <i>Prognoziranje u telekomunikacijama, Saobraćajni fakultet, Beograd, 2003</i>					
<b>Oblici provjere znanja i ocenjivanje:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• I Kolokvijum                    20 poena</li> <li>• II Kolokvijum                    20 poena</li> <li>• Domaći zadaci                    10 poena</li> <li>• Seminarski rad                    10 poena</li> <li>• Završni ispit                    35 poena</li> <li>• Prisustvo nastavi do            5 poena</li> </ul> Student je položio ispit ako kumulativno skupi najmanje 51 poena na svim oblicima provjere znanja, a ocjena se određuje prema dolje navedenoj šemi.					
<b>Ocjena</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>Broj poena</b>	<b>91-100</b>	<b>81-90</b>	<b>71-80</b>	<b>61-70</b>	<b>51-60</b>
<b>Napomena:</b> Dodatne informacije o nastavi i vježbama biće objavljene na Moodle platformi					
<b>Dodatne informacije o predmetu:</b> Kod predmetnog nastavnika i/ili saradnika: Doc.dr Estera Rakić					